

IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU DRUŠTVA
za period 01.01. do 31.12.2020. godine

IZVJEŠTAJ SAČINIO:

Go. ... Nedić

1.1. - PRIHODI

1.1. -Ostvareni ukupan prihod u obračunskom periodu 2020. godini, iznosi: 1.035.326 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, SMANJENJE za 858.400 KM ili 45,3 %.

U obračunskom periodu 2020. godine, POSLOVNI PRIHODI iznose 811.819 KM, što čini 78,4% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, poslovni prihodi imaju SMANJENJE za 965.532 KM ili 54,3 %.

1.1.1. -U obračunskom periodu 2020. godine, najveći prihodi su evidentirani na kontu 611 -Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu, u iznosu od 710.900 KM, što je 68,7% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima SMANJENJE za 1.076.229 KM ili 60,2 %.

1.1.2. -Na drugom mjestu po veličini su prihodi evidentirani na kontu 679 -Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi, u iznosu od 220.541 KM, što je 21,3% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 123.419 KM ili 127,1 %.

1.1.3. -Na trećem mjestu po veličini su prihodi evidentirani na kontu 670 -Dobit po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, od 2.930 KM, što je 0,3% ukupnog prihoda.



U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima SMANJENJE za 16.323 KM ili 84,8 %.

1.1.4. -Prihodi iskazani na kontu 669 -Ostali finansijski prihodi, od 36 KM, su 0% ukupnog prihoda.

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2020		01.01. - 31.12.2019		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	POSLOVNI PRIHODI	811.819	78,4%	1.777.351	93,9%	46
2	FINANSIJSKI PRIHODI	36	0,0%	-	0,0%	-
3	OSTALI PRIHODI	223.471	21,6%	116.375	6,1%	192
4	UKUPNO PRIHODI	1.035.326	78,4%	1.893.726	100,0%	55


Uporedni pregled ukupnog prihoda 2020 i 2019.g.

Pregled strukture ukupnih prihoda 2020.godine



Pregled ostvarenih prihoda po veličini u periodu 01.01. - 31.12.2020.godine

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2020	
		Iznos KM	%
0	1	3	4
1	611 -Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	710.900	68,7%
2	679 -Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	220.541	21,3%
3	670 -Dobit po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	2.930	0,3%
4	669 -Ostali finansijski prihodi	36	0,0%
5	-	-	0,0%
6	Ostali prihodi	100.919	9,7%
7	UKUPNO PRIHODI	1.035.326	100,0%



1.2. RASHODI

1.2. -Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2020. godini, iznose: 1.022.081 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, SMANJENJE za 730.960 KM ili 41,7 %.

U obračunskom periodu 2020. godine, POSLOVNI RASHODI iznose 1.015.033 KM, što je 99,3% ukupnih rashoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovi rashodi imaju SMANJENJE za 672.002 KM ili 39,8 %.

1.2.1. -U obračunskom periodu 2020. godine, najveći rashodi su evidentirani na kontu 52 -Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada, u iznosu od 480.000 KM, što je 47,6% ukupnih rashoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 36.798 KM ili 7 %.

1.2.2. -Na drugom mjestu po veličini su rashodi koji su evidentirani na kontu 51 -Troškovi materijala, u iznosu od: 198.981 KM, što je 19,5% ukupnih rashoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 235.734 KM ili 54,2 %.

1.2.3. -Dok su na trećem mjestu po veličini, rashodi koji su evidentirani na kontu, 53 -Troškovi proizvodnih usluga, od: 118.276 KM, što je 11,6% ukupnih rashoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 334.852 KM ili 73,9 %.

1.2.4. -Dalje slijedi konto, 540 -Troškovi amortizacije, od: 90.053 KM, što je 8,8% ukupnih rashoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 12.764 KM ili 12,4 %.


1.2.5. -Rashodi iskazani na kontu, 52 -Ostali lični rashodi, od: 60.730 KM, su 5,9% ukupnih rashoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 209 KM ili 0,3 %.

1.2.6. -Rashodi iskazani na kontu, 555 -Troškovi poreza, od: 6.009 KM, su 0,6% ukupnih rashoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 1.364 KM ili 18,5 %.


Pregled strukture ostvarenih rashoda

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2020		01.01. - 31.12.2019		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	POSLOVNI RASHODI	1.015.033	99,3%	1.687.035	96,2%	60
2	FINANSIJSKI RASHODI	327	0,0%	5.346	0,3%	6
3	OSTALI RASHODI	6.721	0,7%	60.660	3,5%	11
4	UKUPNO RASHODI	1.022.081	100,0%	1.753.041	100,0%	58

Uporedni pregled rashoda za 2020 i 2019.g.




Pregled strukture ukupnih rashoda 2020. godine



Pregled ostvarenih troškova i rashoda po veličini 01.01. - 31.12.2020.godine

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2020	
		Iznos KM	%
0	1	3	4
1	52 -Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	486.010	47,6%
2	51 -Troškovi materijala	198.981	19,5%
3	53 -Troškovi proizvodnih usluga	118.276	11,6%
4	540 -Troškovi amortizacije	90.053	8,8%
5	52 -Ostali lični rashodi	60.730	5,9%
6	555 -Troškovi poreza	6.009	0,6%
7	570 -Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	5.800	0,6%
8	579 -Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	921	0,1%
9	556 -Troškovi doprinosa	367	0,0%
10	561 -Rashodi kamata	327	0,0%
11	Ostali rashodi	54.607	5,3%
12	UKUPNO RASHODI	1.022.081	100,0%


Grafički prikaz strukture rashoda po veličini u periodu 01.01. - 31.12.2020.godine



Pregled ostvarenih prihoda, rashoda i dobit u periodu 2020 i 2019.godini

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2020		01.01. - 31.12.2019		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	UKUPNO PRIHODI	1.035.326	7816,6%	1.893.726	14297,5%	55
2	UKUPNO RASHODI	1.022.081	7716,6%	1.753.041	13235,3%	58
3	BRUTO DOBIT (GUBITAK)	13.245	100,0%	140.685	1062,2%	9

Grafički prikaz ostvarenih prihoda, rashoda i dobit u periodu 2020 i 2019.godini



2. BILANS STANJA

2.1. STALNA IMOVINA

Nabavna vrijednost raspoložive stalne imovine na dan 31.12.2020. godine, iznosi: 9.840.364 KM, ispravka vrijednosti je: 7.259.503 KM, što znači da su ova sredstva amortizovana (otpisana) sa 73,8%, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi: 2.580.861 KM, što je u odnosu na 01.01.2020. godine SMANJENJE za 71.934 KM.

2.1.1. -Najveća neto vrijednost stalne imovine iskazana je na kontu: 020 -Zemljište od 1.267.052 KM, što je 49,1% ukupnih stalnih sredstava. U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

2.2. TEKUĆA (OBRTNA) IMOVINA

Tekuća (obrtna) imovina na dan 31.12.2020. godine, iznosi: 271.535 KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2020. godine, SMANJENJE, za 620.737 KM ili 69,6%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 581.904 KM, imaju koeficijent obrtaja 2,92 i vrijeme vezivanja od 126 dana.

2.2.1. -Najveća tekuća imovina je evidentirana na kontu: 201 -Kupci u zemlji, u iznosu od 111.125 KM, što je 40,9% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtaja 3,94 i vrijeme vezivanja od 93 dana. U odnosu na stanje početkom godine, ova imovina imaju SMANJENJE, za 641.349 KM ili 85,2 %.

2.2.2. -Na drugom mjestu je tekuća imovina iskazana na kontu: 11 -Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, u iznosu od 61.980 KM, što je 22,8% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtaja 54,87 i vrijeme vezivanja od 7 dana.

2.2.3. -Na trećem mjestu je tekuća imovina iskazana na kontu: 10 -Zalihe materijala, u iznosu od 43.279 KM, što je 15,9% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtaja 37,85 i vrijeme vezivanja od 10 dana. U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju SMANJENJE, za 3.303 KM ili 7,1 %.

2.2.4. Zalihe

2.2.4. -Ukupne zalihe na dan 31.12.2020. godine iznose: 105.259 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za 58.677 KM ili 1,3 %, imaju koeficijent obrta 22,4 i vrijeme vezivanja od 16 dana.

Najveće zalihe nalaze se na kontu 11 -Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, u iznosu od: 61.980 KM, imaju koeficijent obrtaja 54,87 i vrijeme vezivanja od 7 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ove zalihe imaju POVEĆANJE, za 61.980 KM ili 0 %.

2.2.5. Kratkoročna potraživanja i plasmani

2.2.5. -Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2020. godine iznose: 166.276 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE, za 679.414 KM ili 80,3 %, imaju koeficijent obrtaja 3,36 i vrijeme vezivanja od 109 dana.

Najveća potraživanja i plasmani su na kontu: 201 -Kupci u zemlji, u iznosu od: 111.125 KM, imaju koeficijent obrtaja 3,94 i vrijeme vezivanja od 93 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju SMANJENJE, za 641.349 KM ili 85,2 %.

Na drugom mjestu, po veličini, su potraživanja iskazana na kontu: 24 -Gotovina, u iznosu od 27.012 KM, imaju koeficijent obrtaja 70,79 i vrijeme vezivanja od 5 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju POVEĆANJE, za 5.982 KM ili 28,4 %.

2.2.6. Gotovina i ekvivalenti gotovine

2.2.6. -Iskazani iznos gotovine i ekvivalenata gotovine u bilansu stanja na dan 31.12.2020. godine, u iznosu: 27.012 KM, je POVEĆANJE za 5.982 KM ili 28,4 %, u odnosu na 01.01.2020. godine, ima koeficijent obrtaja 70,8 i vrijeme vezivanja od 5 dana.


2.2.7. Rezervisanja i razgraničenja

2.2.7. -Na dan 31.12.2020. godine

- nije bilo dugoročnih rezervisanja
- kratkoročna razgraničenja iznose: 2.795 KM ,

R. br.	Pozicija	31.12.2020		
		Iznos KM	%	%
0	1	3	4	5
1	020 -Zemljište	1.267.052	49,1%	44,4%
2	021 -Građevinski objekti	1.027.657	39,8%	36,0%
3	022 -Postrojenja i oprema	159.791	6,2%	5,6%
4	040 -Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	126.361	4,9%	4,4%
5	-	-	0,0%	0,0%
6	-	-	0,0%	0,0%
7	UKUPNO STALNA SREDSTVA	2.580.861	100,0%	90,5%
8	201 -Kupci u zemlji	111.125	40,9%	3,9%
9	11 -Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	61.980	22,8%	2,2%
10	10 -Zalihe materijala	43.279	15,9%	1,5%
11	24 -Gotovina	27.012	9,9%	0,9%
12	210 -Potraživanja iz specifičnih poslova	26.106	9,6%	0,9%
13	Ostala tekuća (obrtna) sredstva	2.033	0,7%	0,1%
14	UKUPNO TEKUĆA - OBRTNA SREDSTVA	271.535	100,0%	9,5%
15	UKUPNO AKTIVA	2.852.396		100,0%

Grafički prikaz strukture AKTIVE po veličini na dan 31.12.2020




Pregled prosječno korištenih tekućih sredstava u obračunskom periodu 2020. godine. (po strukturi)

R. br.	Pozicija	PROSJEČNA TEKUĆA SREDSTVA	%	kf	Dani
				obrta	vezivanja
0	1	3	4	5	6
1	Potraživanja	505.983	86,95%	3,4	109
2	Zalihe	75.921	13,05%	22,4	16
3	Gotovina -novčana sredstva	24.021	4,13%	70,8	5
4	PROSJEČNO KORIŠTENNA TEKUĆA SREDSTVA	581.904	100,00%	2,8	130

Pregled prosječno korištenih tekućih sredstava u obračunskom periodu 2020. godine. (po veličini)

R. br.	Pozicija - po veličini	PROSJEČNA TEKUĆA SREDSTVA	%	kf	Dani
				obrta	vezivanja
0	1	3	4	5	6
1	201 -Kupci u zemlji	431.799	74,2%	3,9	93
2	11 -Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	30.990	5,3%	54,9	7
3	10 -Zalihe materijala	44.931	7,7%	37,8	10
4	24 -Gotovina	24.021	4,1%	70,8	5
5	210 -Potraživanja iz specifičnih poslova	46.716	8,0%	36,4	10
6	Ostala tekuća (obrtna) sredstva	3.447	0,6%	493,3	1
7	PROSJEČNO KORIŠTENNA TEKUĆA SREDSTVA	581.904	100,0%	2,9	126

Porosječno korištena tekuća imovina



- 201 - Kupci u zemlji
- 11 - Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
- 10 - Zalihe materijala
- 24 - Gotovina
- 210 - Potraživanja iz specifičnih poslova
- Ostala tekuća (obrotna) sredstva

2.3. KAPITAL

Kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2020. godine, iznosi: 23.409.153 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, POVEĆANJE za 26.489 KM ili 0,1 %.

Na dan 31.12.2020. godine, društvo je kapitalom (vlastitim sredstvima) finansiralo 99,4% raspoložive aktive. Poželjno je da ovaj pokazatelj nije manji od 50%.

Najveća stavka u kapitalu nalazi se na kontu 300 -Aksijski kapital, u iznosu od: 10.779.609 KM, što je 46% ukupnog kapitala. U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

Druge po veličini stavka u kapitalu nalazi se na kontu: 350 -Gubitak ranijih godina, u iznosu od: 10.223.966 KM. U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

2.4. OBAVEZE (ZADUŽENOST)

Obaveze društva (zaduženost) na dan 31.12.2020. godine, iznose: 138.986 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE za 712.562 KM ili 83,7 %.

Na dan 31.12.2020. godine, društvo je obavezama (tuđim sredstvima) finansiralo 0,6% raspoložive aktive. Poželjno je da ovaj pokazatelj nije veći od 50%.

2.4.1. -Najveće obaveze evidentirane su na kontu 45 -Obaveze za zarade i naknade zarada, u iznosu od: 60.401 KM, što je 43,5% ukupnih obaveza i 0,3% ukupno raspoložive imovine. U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 4.084 KM ili 7,3 %.


2.4.2. -Na drugom mjestu po veličini su obaveze iskazane na kontu: 43 -Ostali dobavljači, u iznosu od: 55.939 KM, što je 0% ukupnih obaveza i 0% ukupno raspoloživih sredstava. U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 319.751 KM ili 85,1 %.

2.4.3. -Na trećem mjestu su obaveze evidentirane na kontu: 48 -Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine, od: 6.783 KM, što je 0% ukupnih obaveza i 0% ukupno raspoloživih sredstava. U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 350 KM ili 5,4 %.

2.4.4. -Zatim sledi konto: 47 -Porez na dodanu vrijednost, od: 6.345 KM, što je 0% ukupnih obaveza i 0% ukupno raspoloživih sredstava.


Pregled pozicija PASIVE bilanca stanja, po veličini, na dan 31.12.2020. godine

R. br.	Pozicija	31.12.2020		
		Iznos KM	%	%
0	1	3	4	5
1	300 -Aksijski kapital	10.779.609	46,0%	45,8%
2	350 -Gubitak ranijih godina	10.223.966	43,7%	43,4%
3	332 -Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava rasp.za prodaju	1.911.495	8,2%	8,1%
4	340 -Neraspoređeni dobitak ranijih godina	244.988	1,0%	1,0%
5	341 -Neraspoređeni dobitak tekuće godine	231.743	1,0%	1,0%
6	Ostalo iz kapitala	17.353	0,1%	0,1%
7	UKUPNO KAPITAL - VLASTITA SREDSTVA	23.409.153	100,0%	99,4%
8	45 -Obaveze za zarade i naknade zarada	60.401	43,5%	0,3%
9	43 -Ostali dobavljači	55.939	40,2%	0,2%
10	48 -Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	6.783	4,9%	0,0%
11	47 -Porez na dodanu vrijednost	6.345	4,6%	0,0%
12	42 -Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospjevaju u periodu do godinu dana	4.188	3,0%	0,0%
13	Ostalo iz obaveza	5.329	3,8%	0,0%
14	UKUPNO OBAVEZE - ZADUŽENOST	138.986	100,0%	0,6%
15	UKUPNO PASIVA	23.548.140		100,0%



Kapital - vlastita sredstva

- 300 -Akcijski kapital
- 350 -Gubitak ranijih godina
- 332 -Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava rasp.za prodaju
- 340 -Neraspoređeni dobitak ranijih godina
- 341 -Neraspoređeni dobitak tekuće godine
- Ostalo iz kapitala



Obaveze - zaduženost

- 45 -Obaveze za zarade i naknade zarada
- 43 -Ostali dobavljači
- 48 -Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
- 47 -Porez na dodanu vrijednost
- 42 -Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospjevaju u periodu do godinu dana
- Ostalo iz obaveza

4. POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pokazatelji likvidnosti

$$\text{Stopa TEKUĆE likvidnosti} = \frac{\text{tekuća imovina}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$$

$$2020 = \frac{279.667}{145.634} \times 100 = 192,03\% \quad \text{POVEĆAN}$$

$$2019 = \frac{900.403}{849.871} \times 100 = 105,95\%$$

Na dan 31.12.2020. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće je imalo 192,03 KM tekućih sredstava, 31.12.2019. godine, za ovu namenu imalo je 105,95 KM tekućih sredstava.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 81,3%

Smatra se da je omjer tekućih sredstava i kratkoročnih obaveza od 2:1 ili 200% optimalan za većinu preduzeća. Ako preduzeće ima brz obrt zaliha i može naplatiti svoju realizaciju bez problema, ovaj odnos može biti i niži, ali nikako ne bi trebao biti ispod 1:1 ili 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

$$\text{Stopa UBRZANE likvidnosti} = \frac{\text{novac} + \text{potraživanja}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$$

$$2020 = \frac{174.407}{145.634} \times 100 = 119,76\% \quad \text{POVEĆAN}$$

$$2019 = \frac{853.821}{849.871} \times 100 = 100,46\%$$

Na dan 31.12.2020. za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 119,76 KM novčanih sredstava i potraživanja, 31.12.2019. godine, za ovu namenu imalo je 100,46 KM novčanih sredstava i potraživanja.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 19,2%

Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi minimalno 100% ili više, odnosno kratkoročne obaveze ne bi smjele biti veće od zbira novca i potraživanja. Mogući su izuzetci, ovisno o djelatnosti. Ovaj pokazatelj uglavnom koriste banke i drugi kreditori, a služi kao upozorenje na opasnost da dužnik neće moći izmiriti svoje obaveze u roku dospelja. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

Stopa TRENUTNE likvidnosti =	$\frac{\text{novac}}{\text{kratkoročne obaveze}}$	X 100 =		
2020 =	$\frac{27.012}{145.634}$	X 100 =	18,55%	POVEĆAN
2019 =	$\frac{21.030}{849.871}$	X 100 =	2,47%	

Na dan 31.12.2020. godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 18,55 KM novčanih sredstava 31.12.2019. godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 2,47 KM u novčanim sredstvima.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 649,6%

Pokazatelj trenutne likvidnosti je omjer trenutno raspoloživih novčanih sredstava i ukupnih tekućih obveza. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Stopa finansijske stabilnosti =	$\frac{\text{stalna imovina}}{\text{kapital} + \text{dugoročne obaveze}}$	X 100 =		
2020 =	$\frac{2.580.861}{2.714.894}$	X 100 =	95,06%	SMANJEN
2019 =	$\frac{2.652.795}{2.703.327}$	X 100 =	98,13%	

Na dan 31.12.2020. preduzeće je sa 95,06 KM vlasničkog kapitala i dugoročnih obaveza finansiralo svakih 100 KM stalnih sredstava (dugoročne imovine), 31.12.2019. godine, za ovu namjenu imalo je 98,13 KM.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 3,1%

Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi maksimalno 100% ili manje od 100%. Smanjenje ovog pokazatelja je pozitivna tendencija, jer znači da se dio tekuće imovine finansira iz dugoročnih izvora čime se stvaraju pretpostavke za finansijsku stabilnost preduzeća.

Pokazatelji zaduženosti

Stopa zaduženosti =	$\frac{\text{ukupne obaveze}}{\text{ukupna poslovna imovina}}$	X 100 =		
2020 =	$\frac{145.634}{2.860.528}$	X 100 =	5,09%	SMANJEN
2019 =	$\frac{851.548}{3.553.198}$	X 100 =	23,97%	

Na dan 31.12.2020. godine, ukupna imovina finansirana je iz tuđih sredstava sa 5,09% ili sa 145.634 KM. 31.12.2019. godine, zaduženost je bila 23,97%.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 78,8%

Pokazatelj zaduženosti pokazuje do koje mjere se koristi zaduživanje kao oblik finansiranja, odnosno koji je procenat imovine nabavljen tuđim sredstvima odnosno zaduživanjem. Što je veći omjer duga i imovine, veći je finansijski rizik, a što je manji, niži je finansijski rizik. U pravilu stopa zaduženosti bi trebala biti manja od 50%, ili maksimalno 50%. Pokazatelj je bolji ako je stopa manja i ima tendenciju smanjenja.

Stopa vlastitog finansiranja =	$\frac{\text{glavnica (kapital)}}{\text{ukupna imovina}}$	X 100 =		
2020 =	$\frac{2.714.894}{2.860.528}$	X 100 =	94,91%	POVEĆAN
2019 =	$\frac{2.701.650}{3.553.198}$	X 100 =	76,03%	

Na dan 31.12.2020. godine, ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 94,91% ili sa 2.714.894 KM. 31.12.2019. godine, vlastito finansiranje je bila 76,03%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 24,8%

Stopa vlastitog finansiranja govori kojim omjerom vlastito finansiranje učestvuje u poslovanju. Pokazatelj je bolji što je stopa veća od 50% i da ima tendenciju povećanja, jer to znači da se finansiranje vrši vlastitim izvorima više od 50% i ima pozitivnu tendenciju.

Stopa pokrića I Zlatno bankarsko pravilo	=	$\frac{\text{glavnica (kapital)}}{\text{stalna imovina}}$	X 100 =		
2020 =		$\frac{2.714.894}{2.580.861}$	X 100 =	105,19%	POVEĆAN
2019 =		$\frac{2.701.650}{2.652.795}$	X 100 =	101,84%	

Na dan 31.12.2020. godine, stalna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 105,2% ili sa 2.714.894 KM. 31.12.2019. godine, vlastito finansiranje stalne imovine je bila 101,8%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 3,3%

Stopa pokrića I - Zlatno bankarsko pravilo nalaže ročnu usklađenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje stalne imovine iz vlastitih izvora. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Stopa pokrića II Zlatno bilansno pravilo	=	$\frac{\text{glavnica (kapital) + dugoročne obaveze}}{\text{stalna imovina}}$	X 100 =		
2020 =		$\frac{2.714.894}{2.580.861}$	X 100 =	105,19%	POVEĆAN
2019 =		$\frac{2.703.327}{2.652.795}$	X 100 =	101,90%	

Na dan 31.12.2020. godine, stalna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava i dugoročnih obaveza sa 105,2% ili sa 2.714.894 KM. 31.12.2019. godine, finansiranje stalne imovine iz dugoročnih izvora je bila 101,9%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 3,2%

Stopa pokrića II - Zlatno bilansno pravilo nalaže ročnu usklađenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje stalne imovine iz dugoročnih izvora. Vrijednost ovog pokazatelja ne bi trebala biti manja od 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Pokazatelji ekonomičnosti

Stopa ekonomičnosti	=	$\frac{\text{ukupan prihod}}{\text{ukupni rashodi}}$	X 100 =		
2020 =		$\frac{1.035.326}{1.022.081}$	X 100 =	101,30%	SMANJEN
2019 =		$\frac{1.893.726}{1.753.041}$	X 100 =	108,03%	

U 2020. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 101,3 KM prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 108,03 KM prihoda.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 6,2%

Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

Stopa ekonomičnosti prodaje	=	$\frac{\text{poslovni prihodi}}{\text{poslovni rashodi}}$	X 100 =		
2020 =		$\frac{811.819}{1.015.033}$	X 100 =	79,98%	SMANJEN
2019 =		$\frac{1.777.351}{1.687.035}$	X 100 =	105,35%	

U 2020. godini, za svakih 100 KM poslovnih rashoda, preduzeće ostvari 79,98 KM poslovnih prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnih rashoda ostvarilo je 105,35 KM poslovnih prihoda.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 24,1%

Pokazatelj ekonomičnosti prodaje mjeri odnos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

Pokazatelji profitabilnosti

Bruto marža profita (gubitka) = $\frac{\text{bruto dobit (gubitak)}}{\text{ukupan prihod}}$		X 100 =		
2020 =	$\frac{13.245}{1.035.326}$	X 100 =	1,28%	SMANJEN
2019 =	$\frac{140.685}{1.893.726}$	X 100 =	7,43%	

U 2020. godini, za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 1,28 KM bruto dobiti (gubitka). U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je 7,43 KM bruto dobiti (gubitka).

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 82,8%

Bruto marža profita (gubitka) stavlja u odnos bruto dobit ili gubitak s ukupnim prihodom. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.

Bruto marža profita (gubitka) od poslovne aktivnosti = $\frac{\text{dobit (gubitak) od poslovne aktivnosti}}{\text{poslovni prihodi}}$		X 100 =		
2020 =	$\frac{(203.214)}{811.819}$	X 100 =	-25,03%	SMANJEN
2019 =	$\frac{90.316}{1.777.351}$	X 100 =	5,08%	

U 2020. godini, za svakih 100 KM poslovnih prihoda, preduzeće je ostvarilo -25,03 KM dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnog prihoda ostvarilo je 5,08 KM bruto dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 592,6%

Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.